

Ke Eng se se Phoso ka Setshwantsho Seno?

Bala Esethere 5:9-6:14. Ke dilo dife di le tharo mo setshwantshong seno tse di leng phoso? Kwala dikarabo tsa gago mo meleng e e fa tlase fano mme o bo o feleletsa setshwantsho ka go se tsenya mebala.

- 1
- 2
- 3

TSE GO KA TLOTLIWANG KA TSONE:

Ke eng fa Hamane a ne a tlhoile Moredekai? Ntlha e e ka thusang: Bala Esethere 5:9. Boikgodiso bo ile jwa dira gore Hamane a feleletse a dirile eng se se phoso? Ntlha e e ka thusang: Bala Esethere 6:6. Go ile ga direga eng ka Hamane? Ntlha e e ka thusang: Bala Esethere 7:9, 10. O ka tila jang go tshwana le Hamane? Ntlha e e ka thusang: Bala Diane 16:18, 19; Jakobe 4:6.

DILO TSE DI KA DIRWANG KE LELAPA:

Balang pego ya Baebale mmogo. Fa go kgonega, dirang gore motho wa ntlha a bale karolo ya moanedi, wa bobedi karolo ya ga Hamane, wa boraro karolo ya ga Sereshe le batlhokomedi mme wa bone a bale karolo ya kgosi.



1. Moredekai o ne a tshwanetse a bo a palame pitse ya kgosi, e seng kara. 2. Moredekai o tshwanetse a bo a apere diparo tsa segosi, e seng seaparo se se tswa egleng. 3. Moredekai o ne a palame pitse mo patlong ya motse e seng ka kwa ntle ga mabota. 4. 96 600. 5. D.